

TOT PLEN

S'èm pas gaires qu'assafam de sauvar la vièlha lenga. Quelques revistas trimestrielas, aquix la Pressa d'òc.

Valdria mai s'afairar, s'afudar, s'escarnir, s'escaunhar, assafar de niser a l'un, a l'autre, non es bon biais.

Non es mon biais. Dins aqueste article, vòli pas espeçunhar degus.

Ai trapat, jas la ploma d'unes plan bons prosatòrs, aqueles dos mots TOT PLEN escaücis aital: "Nòstre novèl vicari es tot plen devociòs".

Me pensi qui es pas bona lenga. Aquò reverta los "Parisiens ô gros bee", que se n'eson e reson parlar fin en diquent: "Qui elle est folie, cette petite fille; elle est mignonne tout plein". Aquel biais d'apariar TOT PLEN seria un argètisme.

Aici, çò qui ai trobat, de Provença a Lengadòc:
"Un pagès tot plen entendut sul bestial - Sabi que
"tot plen de mossars... - Li calia tot plen d'argent
" - Arvia assafat tot plen de còps - Dins lo vilatge,
"li arvia tot plen d'iganans - La siventa èra
"tot plen escarrabillada."

Dins nòstre Exagòme, los escribens s'enchipron d'unes còps per un pas gaire, amai per un pas res. Atau ben, per pas fissar degus, vos dirai pas los autors —
d'aqueles tròces.

Los que tenon per aquell biais d'emplegar
TOT PLEN se pòdon ferir d'aqueles citacions.
Caquèla m'en troparan d'autres, de Gasconha a
Provènça.

Los que son contra... E ben, pel moment,
ai pour que són pas qui un.

Se degus vòl pas venir amb ieu, serai pas
tot plen de vergonha. Aurai escalit çò que me
pensavi, lo pus gentament que pediai.

Pau GAYRARD

Aqui l'article ; un peu moi long que non voulais.
A la fin del mes, m'indiquerai mes catòns

Gentillement. 